



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA










**XIKOMBISO XA XIKAMBELO XA TIKO XA
LEMBE NA LEMBE**

GIREDI 2

XITSONGA RIRIMI KA LEKAYA

SETE YA 3: 2012 XIKOMBISO

MEMORANDAMU

XIVUTISO	NHLAMULO LEYI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO												
1.1.	B.	1	1												
1.2.	A nyika un`wana na un`wana xiphemu.	2	2												
1.3.	<p>vanghana va Sasi → U komba vana laha va fanelelaka ku tshama kona.</p> <p>manana ← va chika emimovheni va khomile tinyiko.</p> <p>Vana ← va tlanga hi tibolo na tibaloni.</p>	3	3												
1.4.	Tsema khekhe.	1	1												
1.5	Sasi u twa ku duma ka movha.	4	4												
	Manana u tsema khekhe.			1											
	Movha wu yima egedeni.			2											
	Vana va tlanga hi tibolo na tibaloni.			4											
2.1.	B.	1	1												
2.2.	N`wana wa xinyenyani (vondlo).	1	1												
2.3	Nhlamulo yin`wana na yin`wana leyi twakalaka.	2	2												
2.4.	Risokoti.	1	1												
2.5.	D.	1	1												
3.1.	B.	1	1												
3.2.	Nyoxi .	1	1												
3.3.	Ximanga na mbyana.	1	1												
3.4.	A hi swona.	1	1												
4.1.	B.		1												
4.2.	Kw mukwana.		2												
4.3.	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">↗</td> <td style="text-align: center;">↘</td> <td>mb</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">↖</td> <td style="text-align: center;">↙</td> <td>ch</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">↕</td> <td style="text-align: center;">↕</td> <td>kh</td> </tr> </table>		↗	↘	mb		↖	↙	ch		↕	↕	kh	3	3
	↗	↘	mb												
	↖	↙	ch												
	↕	↕	kh												
4.4.	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">kh X</td> <td style="text-align: center;">rh</td> <td style="text-align: center;">rh</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">mb</td> <td style="text-align: center;">ng X</td> <td style="text-align: center;">nc</td> </tr> </table>	kh X	rh	rh	mb	ng X	nc								
kh X	rh	rh													
mb	ng X	nc													
4.5.	Rin`wana na rin`wana leri nga na mpfumawulo wa g eku sunguleni kumbe exikarhi. Xikombisi: nguluve, muongori, ndyangu, tlanga na man`wana.														
5.1.	Matsalele lamanene ya maletere.	1	1												
5.2.	Matsalele lamanene ya maletere.	1	1												
5.3.	Matsalele lamanene ya maletere.	1	1												
5.4.	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">↗</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">↖</td> <td style="text-align: center;">h</td> </tr> </table>	H	↗	L	L	↖	h	2	2						
H	↗	L													
L	↖	h													
6.1.	Nkateko i munghana wa Sasi wa xiviri.	2	2												
6.2.	Vana va dyile makhekhe, swiwitsi na mabisikitsi. entlangwini.	1	1												
6.3.	Sasi, Nkateko na Risuna i vanghana.	3	3												
6.4.	B.	1	1												

7.1.	Nkarhi wa sweswi	Nkarhi lowu nga hundza	4	4
	Tlanga	Bakile		
	Baka	Chikile		
	Chika	Humesile		
	Humesa	Tlangile		
7.2.	Bakile		1	1
7.3.	Xivulwa xin`wana na xin`wana lexi twakalaka kambe xi ri na rito "swekile" .		2	2
7.4.	Vana va chika emovheni.		2	2
7.5.	A.		1	1
8.1	A.		1	1
8.2.	Murhi.		1	1
8.3.	Risokoti.		1	1
8.4.	Xisaka.		1	1
8.5.	Xinyenyana		1	1
9.1.	huhwa.		1	1
9.2.	Tsema.		1	1
9.3.	D.		1	1
9.4.	pfuka.		1	1
9.5.			3	3
10.1.	Langutisa rhuburiki.		8	8
10.2.	Langutisa rhuburiki.		8	8
10.3	Langutisa rhuburiki.		8	8
10.4.	Langutisa rhuburiki.		8	8
10.5.	Langutisa rhuburiki.		8	8

	0 MARAKA	1-MARAKA	2-MARAKA	3 MARAKA	4 MARAKA	5-MARAKA	6-MARAKA	7- MARAKA	8-MARAKA
15.		<p><u>Vundzeni</u> Xivulwa xin`we xi fanele xi fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> Swihoxo swo tala swo siya ndhawu na mahikatelolo.</p> <p><u>Mapeletelo</u> honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> <u>Swivulwa swa mune fanele swi fambelana na nhlokomhaka.</u></p> <p><u>Ririmi</u> ku siya ndhawu, rirmi na mahikahatelo leswaku swi hlayeka.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> <u>Swivulwa swa mune fanele swi fambelana na nhlokomhaka.</u></p> <p><u>Ririmi</u> u siya ndhawu, rirmi na mahikahatelo leswaku swi hlayeka.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntlhanu swi fanele swi fambelana na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> Honisa mapeletelo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntlhanu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka mune wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa ntsevu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka ntlhanu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa nkombo swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka ntsevu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>	<p><u>Vundzeni</u> Swivulwa swa nhungu swo tikanyana leswi fambelenaka na nhlokomhaka.</p> <p><u>Ririmi</u> U siya ndhawu yo ringanela a tlhela a tsala mahikahatelo hi ndlela leyinene.</p> <p><u>Mapeletelo</u> kwalomu ka nhungu wa swivulwa swi fanele swi ri hava swihoxo.</p>